

| Studijski program | | Vrsta studija (ciklus) | Diplomski studijski program (prvi ciklus) | | | |
|---|--|--|---|--|-----------------|-------|
| | | Naziv studijskog programa | Hemija – nastavnički smjer | | | |
| PREDMET | | | | | | |
| Naziv predmeta | | Enzimska kataliza | | | | |
| Šifra predmeta | Semestar | Status predmeta | ECTS bodovi | | Kontakt sati | |
| HFH402 | VII | Izborni | 4 | | 60 | |
| Obavezni prethodno položeni predmeti | | | | | | |
| Nastavnici i saradnici | Nosilac predmeta | Doc. dr. Sabina Gojak-Salimović | | | | |
| | Učesnici u nastavi | Mr. Safija Herenda, Mr. Sanjin Gutić, Mr. Jelena Ostojić | | | | |
| Ciljevi predmeta | Cilj modula je da objasni kinetiku i mehanizam enzimima kataliziranih hemijskih reakcija, kao i da se stekne znanje o nekim aspektima primjene enzima u biotehnologiji, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. | | | | | |
| Sadržaj predmeta | | | | | | |
| # | Nastavna jedinica | Kontakt sati | | | | |
| | | P | V | S | K | |
| 1. | Uvod u enzimologiju i enzimsku katalizu | 30 | 30 | | | |
| 2. | Biokatalizatori, struktura, funkcija i katalitičke osobine | | | | | |
| 3. | Jednostavne enzimima katalizirane reakcije | | | | | |
| 4. | Kinetika Michaelis-Mentenovog mehanizma | | | | | |
| 5. | Inhibicija enzimске aktivnosti | | | | | |
| 6. | Uticaj pH na enzimsku aktivnost | | | | | |
| 7. | Uticaj temperature na enzimsku aktivnost | | | | | |
| 8. | Multi-supstratni enzimski sistemi | | | | | |
| 9. | Kinetika regulatornih enzima | | | | | |
| 10. | Kuplovani enzimski sistemi | | | | | |
| 11. | Ekperimentalne metode u enzimskoj kinetici | | | | | |
| 12. | Analiza eksperimentalnih podataka u enzimskoj kinetici | | | | | |
| 13. | Neki aspekti primjene enzima | | | | | |
| 14. | Primjena enzima u industriji | | | | | |
| 15. | Uvod u kliničku enzimologiju | | | | | |
| OPTEREĆENJE STUDENTA (sati) | | | | | | |
| Kontakt sati | Laboratorijske vježbe | 20 | Seminari | | Priprema ispita | |
| Literatura - čitanje | Pisani radovi | | Računske vježbe | 10 | UKUPNO | |
| LITERATURA | | | PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE | | | |
| 1. D. V. Roberts, Enzyme Kinetics, Cambridge University Press 2. M. Dixon, E. C. Webb, Enzymes, Longram Group Ltd 3. J. Paloine, A. P. MacCabe, Industrial Enzymes, Springer, 2007 4. J. E. House, Principles of Chemical Kinetics, second edition, Elsevier, 2007 5. Interna skripta | | | | Kriterij | Poeni | Uslov |
| | | | 1. | Urednost pohađanja i angažman na nastavi | 5 | 3 |
| | | | 2. | Testovi tokom kursa | 2x20 | 2x11 |
| | | | 3. | Računske vježbe | 5 | 3 |
| | | | 4. | Laboratorijske vježbe (kolokovij) | 10 | 5 |
| | | | 5. | Završni ispit | 40 | 22 |
| | | | U k u p n o | | 100 | 55 |
| Napomene: | | | | | | |